



KRITERIJI O IZMJENAMA I DOPUNAMA
KRITERIJA O METODU, NAČINU I SISTEMU BODOVANJA, TESTIRANJA
KANDIDATA I PROVJERA FIZIČKE SPOSOBNOSTI

Sarajevo, septembar 2024. godine

Na osnovu člana 41. i člana 45. stav (3) Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/14), a u vezi sa članom 132. stav (1) tačka 5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) i članom 8. i 10. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika broj: 09-8822 od 11.08.2016. godine i broj: 11-11/4-02-2-973 od 17.09.2024. godine, v.d. direktor Federalne uprave policije, d o n o s i

**KRITERIJI O IZMJENAMA I DOPUNAMA
KRITERIJA O METODU, NAČINU I SISTEMU BODOVANJA, TESTIRANJA
KANDIDATA I PROVJERA FIZIČKE SPOSOBNOSTI**

Član 1.

(1) U Kriterijima o metodi, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti, broj: 09-19/1-05-2-1377 od 08.11.2019. godine (u daljnjem tekstu: Kriteriji), u članu 5. (Normativni testa općeg znanja i pisanog rada) mijenja se stavovi: (5), (6) i (7) i glase:

(5) Pisan rad – esej o određenoj temi ocjenjivat će se usaglašenim bodovima komisije od 1 do 10.

(6) Postignuti bodovi na testu općeg znanja i pisanom radu se zbrajaju, a kandidat može ostvariti maksimalno 35 bodova (25+10=35 bodova).

(7) Kandidati koji nisu postigli eliminacioni prag od 22 boda eliminišu se iz daljeg procesa odabira.

(2) Iza člana 5. (Normativni testa općeg znanja i pisanog rada) Kriterija, dodaje se novi član 5a. (Intervju) i glasi:

Član 5a.
(Intervju)

Intervju će se ocjenjivati bodovima Komisije od 1 do 6.

Član 2.

U članu 10. Kriterija u tabelarnom prikazu tačke a) Test fizičkih sposobnosti za muškarce, mijenja se kolona pod nazivom "Skok u dalj iz mjesta (centimetara)", i glasi:

Skok u dalj iz mjesta (centimetara)	280 i više	250-279	236-249	216-235	200-215	199 i manje
---	------------	---------	---------	---------	---------	-------------

”

Član 3.

- (1) U članu 11. Kriterija u stavu (1) u tački a) i b) tabelarnog prikaza, pod rednim brojem 3. riječi: "Skok u dalj sa zaletom", zamjenjuju se riječima "Skok u dalj iz mjesta".
- (2) U članu 11. Kriterija u stavu (2) u tački a) alineje 5. do 13. brišu se, a dodaju se alineje 5. do 17. i glase:

- "
- Mjerenje rezultata trčanja na 100 metara vrši se ručno štopericom, na način da dva mjerioca mjere vrijeme jednom kandidatu, a za rezultat se uzima srednja vrijednost rezultata.
 - Mjериoci vremena uključuju štoperice kada putem radio veze dobiju komandu SAD.
 - Mjerilac koji se nalazi na startnoj liniji će imati radio uređaj, kao što će ga imati i mjerioci vremena na cilju.
 - Propisane komande za start trčanja mjerilac na startnoj liniji govori istovremeno i na radio uređaj koji slušaju mjerioci vremena na cilju.
 - Kada mjerioc na startnoj liniji bude izdavao kandidatima komandu za start trke, a koja glasi "PRIPREM!, POZOR, SAD", na komandu SAD kandidat kreću sa trčanjem, a u isto vrijeme pale se štoperice za mjerenje vremena.
 - Štoperice se zaustavljaju prelaskom grudnim košem kandidata preko linije cilja.
 - Kandidat trče u sportskoj opremi, a korištenje sprinterica nije dozvoljeno.
 - Tokom trčanja nije dozvoljeno prelaziti u drugu stazu, nagaziti na liniju ili na bilo koji način ometati druge učesnike u trčanju što dovodi do diskvalifikacije.
 - Neuspjao start se označava glasom.
 - Zauzastavljanje štoperice mora biti u momentu kada je grudni koš kandidata poravnat s linijom cilja.
 - Mjerilac zapisničar bilježi rezultate u zapisnik koji se boduju po posebno usvojenoj tabeli.
 - Staza mora biti uslovna za izvođenje testiranja, a iza linije cilja mora biti dovoljno prostora za zaustavljanje odnosno smanjivanje brzine.
 - Prije početka zagrijavanja, glavni mjerilac upoznaje kandidate s ciljem i pravilima izvođenja testa i bodovanju rezultata.

- (3) U članu 11. Kriterija u stavu (2) u tački b) alineje 4., 5. i 6. brišu se, a dodaju se alineje 4. do 11. i glase:

- "
- Mjerenje rezultata trčanja na 1500 metara vrši se ručno štopericom, na način da dva mjerioca mjere vrijeme jednom kandidatu, a za rezultat se uzima srednja vrijednost rezultata.
 - Mjериoci vremena uključuju štoperice kada putem radio veze čuju komandu SAD.
 - Mjerilac koji se nalazi na startnoj liniji će imati radio uređaj, kao što će ga imati i mjerioci vremena na cilju.
 - Propisane komande za start trčanja mjerilac na startnoj liniji govori istovremeno i na radio uređaj koji slušaju mjerioci vremena na cilju.
 - Kada mjerioc na startnoj liniji bude izdavao kandidatima komandu za start trke, a koja glasi "PRIPREM!, POZOR, SAD", na komandu SAD

kandidati kreću sa trčanjem, a u isto vrijeme pale se štoperice za mjerenje vremena.

- Štoperice se zausstavljaju nakon istrčanih 1500 metara prelasakom grudnim košem kandidata preko linije cilja.
- Glavni mjerilac prije početka testa upoznaje kandidata o pravilima trčanja 1500 metara, načinu izvedbe starta i mjerenja vremena, zagrijavanju i u koje vrijeme počinje start.
- Kandidati trče u sportskoj opremi, a korištenje sprinterica nije dozvoljeno.“

(4) U članu 11. Kriterija u stavu (2) dosadašnja tačka c) „Skok u dalj sa zaletom“ briše se, a dodaje se nova tačka c) i glasi:

“ c) Skok u dalj iz mjesta:

- Test se izvodi u sportskoj dvorani ili na atletskom stadionu.
- Test mjere dva ispitivača (kontrolor na odraznoj liniji i mjerioc dužine koji je i zapisničar).
- Rekviziti za mjerenje skoka su traka, kreda ili marker za označavanje mjesta doskoka.
- Kandidat započinje skok sunožnim odrazom od odrazne linije.
- Ispitivač na odraznoj liniji stoji neposredno pored iste i kontrolira da noge kandidata ne prelaze odraznu liniju, a drugi ispitivač markira tačnu poziciju doskoka.
- Test se izvodi po grupama, a redoslijed skakanja kako je ubilježeno u zapisniku.
- Za uspješnost provođenja testa odgovorni su mjerilac zapisničar koji proziva kandidate da izvedu skok i bilježi svaki ispravno postignuti rezultat.
- Zadatak kandidata je da se odrazi sa obje noge iza odrazne linije i skoči naprijed što dalje.
- Zadatak je završen nakon što kandidat izvede ispravan skok, tj. ispitivač (mjerioc) bilježi doskok i zajedno s drugim mjeriocem izmjeri dužinu skoka.
- Kao rezultat skoka se računa najbliži dio kandidatovog tijela od odrazne linije.
- Kandidat ima pravo da se klati tokom pripreme za skok (da zamahuje rukama i da se diže na nožne prste).
- Zadatak se može ponoviti dva puta, te se bilježi dužina svakog od dva skoka zasebno.
- Vrednuje se najbolji rezultat u centimetrima.
- Kandidati skaču u sportskoj opremi.
- Površina odrazne pozicije i doskoka ne smiju biti skiske.
- Skok se smatra neispravnim ako kandidat pređe odraznu liniju ili odraz izvrši jednonožno.
- Ispitivač demonstrira početni stav i istovremeno daje upute uz napomenu da korištenje sprinterica nije dozvoljeno.“

(3) U članu 11. Kriterija stav (4) mijenja se i glasi:

“ (4) Kandidati koji su zadovoljili test motoričkih sposobnosti polazu još tri eliminatorna testa:

- a) test hidrofobije, koji se sastoji od održavanja na vodi u trajanju od deset minuta i plivanja 100 metara slobodnim stilom.
- Norme za plivanje 100 metara slobodnim stilom:
- muškarci: izvršiti zadatak najkasnije za 3 minuta,
- žene: izvršiti zadatak najkasnije za 4 minuta,

b) test akrofobije, koji se sastoji u spuštanju niz alpinističko užice sa mosta visine cca 20 metara i
 c) kondicioni marš je test psihofizičke izdržljivosti koji se izvodi prelaaskom zadane udaljenosti od oko 25 kilometara u kontinuitetu sa vremenskim ograničenjem i izvodi se u sportskoj opremi.
 - Norme za izvršenje marša:
 Muškarci: Izvršiti zadatak najkasnije za 4 sata i 20 minuta.
 Žene: Izvršiti zadatak najkasnije za 5 sati.

Član 4.

U članu 12. Kriterija u stav (1) pod naslovom Test fizičkih sposobnosti za muškarce, mijenja se tačka c) i glasi:

c) Skok u dalj iz mjesta:

300 i više	5
271- 299	4
242- 270	3
226- 241	2
210- 225	1
209 i manje	0
REZULTAT- centimetara	BODOVI

glasi:

c) Skok u dalj iz mjesta:

200 i više	5
189-199	4
180-188	3
171- 179	2
161- 170	1
160 i manje	0
REZULTAT- centimetara	BODOVI

”

Član 5.

(1) U članu 13. Kriterija mijenja se stav (2), (5) i (6) i glase:

” (2) Kandidati koji su rangirani na osnovu rezultata postignutih na Testu općeg znanja i pismenog rada, a osvojili su minimalno 22 boda zadovoljavaju eliminacioni prag u odnosu na maksimalno moguće ostvarenih 35 bodova.
 (5) U odnosu na ukupno moguće ostvarenih 60 bodova (35+25), svi kandidati koji konkuriraju za poziciju ” policajac” i ”mladi inspektor” u svim organizacionim jedinicama Federalne uprave policije osim Specijalne policijske jedinice, čiji ukupni zbir iznosi 39 ostvarenih bodova, odnosno pokazanog znanja na testu općeg znanja i testu pismenog rada uključujući i testove motoričkih sposobnosti, stiču uslove da pristupe intervjuu, te zadovoljavaju eliminacioni prag i ušli su u dalji proces odabira i rangiraju se na način u skladu sa njihovim ukupnim ostvarenim bodovima, uključujući i rezultat sa intervjuu.

(6) U odnosu na ukupno moguće ostvarenih 75 bodova (35+40), svi kandidati koji konkuriraju za poziciju "policaajac" u Specijalnoj policijskoj jedinici čiji ukupni zbir iznosi 48 ostvarenih bodova, odnosno pokazanog znanja na testu općeg znanja i testu pismenog rada uključujući i testove motoričkih sposobnosti, zadovoljavaju eliminacioni prag da pristupe intervjuu i ušli su u dalji proces odabira i rangiraju se na način u skladu sa njihovim ukupnim ostvarenim bodovima, uključujući rezultate intervjua.

(2) U članu 13. Kriterija iza stava (6) dodaje se novi stav (7) i glasi:

"(7) U slučaju da dva ili više kandidata u konačnom zbiru imaju isto bodova, za rangiranje će se prvo uzeti u obzir koji kandidat ima više postignutih bodova u Testu znanja. Kandidat koji bude imao više bodova na testu znanja će biti bolje rangiran. Ako ti kandidati imaju isti broj bodova na testu znanja, sljedeći parametar koji će se uzeti za uspješnije bodovanje je veći broj maksimalnih ocjena u Testu fizičkih sposobnosti. Ako i nakon ovog parametra kadatati imaju isti broj bodova, tada će kandidati polagati dodatni test koji je Komisija pripremila, te kandidat koji bude bolje uradio test biti će bolje rangiran."

Član 6.


U članu 15. Kriterija mijenja se tačka a), b), c) i d) i glase:

Sklekov (broj ponavljanja)	Pretkloni do otkaza (broj ponavljanja)	Skok u dalj iz mjesta (centimetara)	Koverat test (sekundi)	Kuperov test 12 (metara)	Bodovi
40 i više	38 i više	225 i više	22 i manje	2500 i više	5
32-39	30-37	211-224	23-24	2100-2499	4
24-31	21-29	176-210	25-26	1700-2099	3
16-23	14-20	145-175	27-28	1500-1699	2
11-15	09-13	135-144	29 -31	1200-1490	1
10 i manje	8 i manje	134 i manje	32 i više	1199 i manje	0

"a) Test fizičkih sposobnosti za muškarce starosne dobi između 36 i 40 godina

Sklekov (broj ponavljanja)	Pretkloni do otkaza (broj ponavljanja)	Skok u dalj iz mjesta (centimetara)	Koverat test (sekundi)	Kuperov test 12 (metara)	Bodovi
40 i više	35 i više	220 i više	25 i manje	2300 i više	5
30-39	29-34	201-219	26-27	1900-2299	4
21-29	21-28	173-200	28-29	1500-1899	3
13-20	13-20	151-172	30-32	1200-1499	2
6-12	06-12	131-150	33 -34	1000-1199	1
5 i manje	5 i manje	130 i manje	35 i više	999 i manje	0

b) Test fizičkih sposobnosti za muškarce starosne dobi 41 godina i više



Broj: 11-11/4-07-2-974
Datum: 17.09.2024. godine

Ovi Kriteriji stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja i neće se objavljivati u "Službenim novinama Federacije BiH".

Član 8.

U ostalom dijelu Kriteriji ostaju nepromijenjeni.

Član 7.

Sklekovi (broj ponavljanja)	Prekloni do otkaza (broj ponavljanja)	Skok u dalj iz mjesta (centimetara)	Koverat test (sekundi)	Kuperov test 12 minuta (metara)	Bodovi
34 i više	32 i više	200 i više	27 i manje	2100 i više	5
26-33	25-31	181-199	28-29	1700-2099	4
19-25	18-24	146-180	30-31	1300-1699	3
11-18	12-17	120-145	32-33	1000-1299	2
06-10	04-11	110-119	34-36	800-999	1
5 i manje	3 i manje	109 i manje	37 i više	799 i manje	0

d) Test fizičkih sposobnosti za žene od 41 i više godina

Sklekovi (broj ponavljanja)	Prekloni do otkaza (broj ponavljanja)	Skok u dalj iz mjesta (centimetara)	Koverat test (sekundi)	Kuperov test 12 minuta (metara)	Bodovi
35 i više	33 i više	210 i više	26 i manje	2200 i više	5
27-34	26-32	191-209	27-28	1800-2199	4
20-26	19-25	156-190	29-30	1400-1799	3
12-19	13-18	130-155	31-32	1100-1399	2
07-11	05-12	120-129	33-35	900-1099	1
6 i manje	4 i manje	119 i manje	36 i više	899 i manje	0

c) Test fizičkih sposobnosti za žene starije od 36 i 40 godina